

## Na ho bolotsa ke eng?

Botona ba monna bo kawahetswe ke letlalo le bitswang foreskin (letlalo le ka pele). Ho tloswa ha letlalo lena ho bitswa ho bolotsa.

## Ke ka baka lang e leng mohopolo o motle ho bolotsa?

- Tlasa mabaka a bohlweki: Ho bonolo ho boloka botona bo hlwekile.
- Ho fokotsa monyetla wa ditshwaetso tse fetiswang ka thobalano (di-STI) ho kenyelletswa le HIV.
- Balekane ba batshehadi bao o bang le thobalano le bona ba sireletswa kankereng ya molomo wa popelo le ditshwaetsong tse ding.
- Bakeng sa tumelo tsa setso.
- Tlasa mabaka a mang a bongaka a ho alafa mathata a mang a botona a hlokang hore ho tloswe letlalo leo le ka pele.

## Ho bolotsa mmoho le ho fokotsa kotsi ya di-STI

- Bokahare ba letlalo le ka pele bo fapane le letlalo le botoneng kaofela. Thishu e na le disele tse ngata haholo tse kotsing ya ho kenwa ke di-STI, ho kenyelletswa le HIV.
- Letlalo le ka pele le kotsing ya ho taboha le ho kenwa ke tshwaetso tse ding, tse ka eketsang monyetla wa monna wa ho kenwa ke di-STI.
- Ha monna a bolotse, letlalo la hae le ka pele le a tloswa, mme palo ya disele tse kotsing tsa di-STI ho kenyelletswa le tshwaetso ya HIV di fokotseha haholo.

*Le ha dipuputso di supa hore ho bolotsa ho fokotsa monyetla wa di-STI le HIV, empa hona ho ke ke hwa o sireletska ka botlalo mme o lokela ho ba le thobalano e bolokehileng: Nena thobalano, Tshephala mme O sebedise dikhondomo.*



## Dintlhha tsa nnete tseo o lokelang ho di tseba

- Ha o le dilemo tse ka tlase ho tse 16 o tla hloka tumello ya batswadi ba hao hore o bolotse.
- Ho bolotsa ha ba batona ba dilemo tse ka hodimo ho tse 16 ho ka etswa ha ho fanwe ka tumello ya ho bolotsa ka mora dikeletso tse nepahetseng.
- Ho bohlokwa hore ho bolotsa ha banna ka bongaka ho etswe ke batho ba rupelletsweng mme ba tshwanelehileng ho etsa jwalo.
- O tla qala ka ho fumana dikeletso ka hore na o lebelle eng e be o kotjwa ho saena foromo ya tumello.
- O tla etswa diteko tsa HIV le dihlahlolo tse ding tse tlwaelehileng tsa bophelo.
- Mokgwa ona wa tshebetso o tla etswa ka ho hlaba moriana o kokobetsang moo ho tla sehwa teng hore ho se ke ha ba bohloko.
- Ka mora mokgwa ona wa tshebetso o tla nehwa meriana ya mahlaba.

**Diketelo tsa tshalomorao:** o tla fuwa letsatsi leo ka lona o tla kgutla e leng matsatsi a 2 ho isa ho a 3 ka mora ho bolotsa. Latela diapoyentemente tsohle. Di-stich di tla itswela ka botsona. Ngola fatshe dipotso dife kapa dife tse o ka bang le tsona. Ka tsela ena o tla hopola ho botsa dipotso tsena ketelong ya hao e latelang.

**Ho ba le thobalano:** o lokela ho leta bonyane dibeke tse 6 ka mora tshebetso ena pele o ka ipholla setho sa hao sa bong kapa o ba le thobalano le molekane wa hao.

O ka ikutlwa o sa iketla ha o ba le thobalano kgetlo la pele ka mora mokgwa ona wa tshebetso. Bua le mosebeletsi wa lona wa tlhokomelo ya bophelo ha o tshwenyehile, kapa o na le mathata a amanang le hoo ha o ba le thobalano.

## Ka mora ho bolotsa, iteanye le mosebeletsi wa tlhokomelo ya bophelo ha:

- O sa kgone ho ya ketelong ya tshalomorao.
- O na le feberu (themperetjhara e eketsehileng ya mmele).
- O na le bothata ba ho rota.
- O ikutlwa o hatsela, o kgoahlola, o ikutlwa o fokola mme o longwa.
- O tsekela, o feroha (o ikutlwa o se monate ka mpeng), kapa o hlatsa.
- O na le mathata ha o ba le thobalano.
- O na le dipotso kapa matshwenyeho a mabapi le mokgwa wa tshebetso, boemo, kapa tlhokomelo ya hao.

## Batla tlhokomelo ka potlako ha:

- O tswa madi.
- Moroto wa hao o na le madi ho ona, o ba lerotto mme o nkga hampe, kapa ha o sa kgone ho rota.
- O na le lehlaba kapa ho ruruha botoneng mme ho sa fokotsehe kapa ho sa fele ka mora ho nwa moriana wa hao wa mahlabana, kapa ha hoo ho mpefala haholo.
- O ka ruruha, wa ba le bofubedu, bohloko, madi, kapa distjhatjhe moo o sehuweng kapa ho potoloha sebaka seo.

## Melemo ya MMC:

- Ho bonolo ho hlwekisa botona.
- Menyetla e fokotsehileng ya ho kenwa ke di-STI.
- Monyetla o fokotsehileng wa ho ba le kankere ya botona.
- Monyetla o fokotsehileng wa kankere ya molomo wa popelo balekaneng ba basadi.
- Monyetla o fokotsehileng wa HIV.

*Le ha diphuputso di supa hore ho bolotsa ho fokotsa monyetla wa di-STI le HIV, empa hona ho ke ke hwa o sireletsa ka botlalo mme o lokela ho ba le thobalano e bolokehileng: Nena thobalano, Tshephahala mme O sebedise khondomo.*

## Hopola hore ka mehla:

- O sebedise khondomo.
- O sebedise khondomo.
- O sebedise khondomo.

Ho fumana lesedi le eketsehileng: [www.hivsa.com](http://www.hivsa.com)



[www.choma.co.za](http://www.choma.co.za)

Choma Magazine on facebook  
Twitter: @Chomamag



[www.hi4life.co.za](http://www.hi4life.co.za)

hi4LIFE on facebook  
Twitter: hi4LIFE101

ISSUE 1 - OCTOBER 2016



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**ANOVA**  
HEALTH INSTITUTE

**HIVSA**

Phamfolete ena e tsheheditswe ka ditjheleto ho tswa lenaneong la Moralo wa Maemo a Tshohanyetso a ho Thusa ba nang le AIDS wa Mopresidente wa US e leng US President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) mme e tile ka US Agency for International Development tlaša Tumellano ya Tshebedisano ya Nomoro ya -674-A-00-08-00009-00 ka Anova Health Institute.

Maikuto a hlasisweng phamfoleteng ena ha a bolele hore ke a PEPFAR, USAID kapa AHI.

**National AIDS Help Line: 0800 012 322 (nomoro ya mahala)**

**O ka iteanya le ba HIVSA ho: Mohala: +27 11 494 1900**

# Ho bolotsa ha Banna ka Bongaka

**(Medical Male Circumcision (MMC))**

